

U skladu sa članom 65. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj. 27/24), podnosimo slijedeći

ZAHTEV

**roditelja za upis djeteta u prvi razred za školsku 2025/2026. godinu u JU Osma osnovna škola
„Amer Ćenanović“ Ilidža u AVGUSTOVSKOM upisnom roku**

Prezime i ime oba roditelja

Mjesto, adresa stanovanja, kontakt telefon:

Podnosimo zahtjev za upis u prvi razred u avgustovskom upisnom roku

našeg sina/kćerke _____

(ime i prezime djeteta)

rođenog/e _____ godine u _____,

te izjavljujem da dijete nije upisano/a u JU Osma osnovna škola „Amer Ćenanović“ Ilidža u februarском upisnom roku, zbog: _____

(navesti razlog)

Datum podnošenja zahtjeva: _____

Uz zahtjev prilažem:

- Prijavu za upis djeteta u prvi razred
- Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija;
- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća (u Domu zdravlja gdje dijete ima otvoren karton);
- Uvjerenje/certifikat o pohađanju obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu, kojeg izdaje predškolska ustanova;
- CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid;

PODNOŠILAC ZAHTEJEVA

Broj L.K. _____